

# Sigida 5

## Ka kənəya ka sɔrɔ i ma fura ta

Bana caman bə yen, minnu bə kənəya ka sɔrɔ fura ma ta u la. Tangalanw walima feere werew bə an yere farikolo la minnu be a to a ka fanga sɔrɔ ani ka bana kələ. A ka ca a la, o tangalanw nafa ka bon kəsəbe an ka kənəya ma ka temə furaw kan.

**An ka banaw fanba kənəya, mura ni murasɔgɔsɔgɔ sen bə o la,  
ka sɔrɔ ma fura ma ke u la.**

Walasa ka an farikolo dəmə ka bana kələ, an ka kan ka fen nafama minnu ke olu de file:

ka an saniya

ka an lafiyə

ka dumuni juman ke kəsəbe  
ani ka jimatfen caman min



Hali ni bana min ka jugu kəsəbe, ni fura jɔyɔrɔ ka bon, **farikolo de fɔlɔ ka kan ka a jɔyɔrɔ fa bana kəleli la**, fura bə a dəmə dɔrɔn de. Saniya, lafiya, ani dumuni nafama ni a dafalen dunni nafa ka bon kəsəbe.

Furakəliw caman bə se ke ka sɔrɔ fura te. Hali ni tubabufura te sɔrɔ aw ka sigida la, aw bə se ka fen caman ke sisān banaw kumbenni ni u furakeli la ni o ye a sɔrɔ a kecogo dənniya bə aw la.

Bana caman bə se ka kumben walima ka u furake ka sɔrɔ fura te.

Ni mɔgɔ tun be ji labaara cogo kalan ka jə, hali ka dan o dɔrɔn ma, o tun be se ka bana caman kumben walima ka u kələ ka jə ka temə furaw kan, an beka minnu ta sisān ni mɔgɔw bə u ta tacogo jugu la.

## 1 Ka furakeli ke ni ji ye

An caman bē se ka kene ya ka sōrō fura tē. Nka an si tē se ka balo ni ji tē. Aw ka a dōn ko, (kēmē kēmē sara la baliku farilaji hake ye 57 ye, denmisēn ta ye 70 ye), o bē a jira ko hadamaden farikolo tila bēe ye ji ye. Mōgō minnu sigilen don togodaw walima dugumisenni na, ni olu bēe tun bē ji labaara ka jē, caman tun bē bō bana ni saya hake la, kerenkerennenya la denmisēn.

Misali la, ji sanuman minni jōyōrō ka bon kōnōboli kumbenni ni a kēlēli la. Yōrō caman na, kōnōboli ye denmisēn ka bana ni u ka saya fanba sababu ye. A ka ca a la, jinōgōlen, minni ye a sababu ye.

Minniji wulili ani tobili keji saniyal nafa ka bon kōnōboli kumbenni na. O nafa ka bon kerenkerennenya na denw ma. Biberōnw, asetiw, kutuw o ni a jōgōnw fana ka kan ka tobi. Ka aw tegew ko ni safine ni ji ye aw bōlen kō jēgen na, sani aw ka dumuni ke walima ka dumuni tobi, olu ye walew ye minnu fana nafa ka bon kōsēbe.

Farikoljidese jugumanba min bē sōrō kōnōboli fe, o ye denmisēn caman ka saya sababu ye. Ka ji caman di denmisēn kōnōbolito ma (sukaro, di ni kōgō bē ji min na), tuma dōw la, o bē se ka farikoljidese bali walima ka a jō (aw ye farikoljidese laje, sigida 12 la)

**Ka jimafen caman di den kōnōbolito ma, o nafa ka bon ni fura sugu bēe dili ye a ma.** O de la, ni aw bē jimafen caman di denmisēn kōnōbolito ma, kun te a la ka fura di a ma tuguni.

**Sēben jē nata la, waleya werew jiralen don yen minnu bē a jira ko ji sanuman minni nafa ka bon ka temē furaw kan.**



Banakunben



Banaw furakeli

## 2 Ninnu ye walew ye ji sanuman minni ka ji minnu na kɔsebe ka teme furaw kan

### 2.1 Banakunben

Walasa ka aw tanga  
kɔnɔboli ma

Aw ye ji sanuma caman min

Seben  
jne

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| 1. Kɔnɔboli,<br>kɔnɔnantumu,<br>kɔnɔnajoli | Aw ye ji minta wuli walima ka a<br>senseñ, ka aw tegew ko ka u je, o ni a<br>jɔgɔn caman. | 231 |
| 2. Gololabanaw                             | Aw ye to ka aw ko   | 204 |
| 3. Jogindaw beka ne<br>ta, tetancɔibana.   | Aw ye jogindaw ko ka jne ni safine ni<br>jisuman ye                                       | 274 |



### 2.2 Banaw furakeli

Walasa ka:

Aw be a ke ni ji sanuman ye


Seben  
jne

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Kɔnɔboli ni<br>farikolojidese<br>kele,                    | Aw be jimafen caman min   | 231     |
| 2. Farigan be bana<br>minnu senkorɔ                          | Aw be jimafen caman min   | 119     |
| 3. Farigan<br>jugumanba                                      | Aw be finiw bɔ farigantɔ la ka ji bon a<br>kan  | 119     |
| 4. Jlegenebana<br>misenniw (a be<br>musow mine ka<br>caya)   | Aw be ji caman min.<br><br>Nka ni muso kɔnɔma don, o farati ka<br>bon, a man ka ka dan ji caman min ma,<br>a ka kan ka banakisefagafura ta joona. | 339     |
| 5. Ni Sɔgɔsɔgo<br>juguyara walima<br>ka men a be se ka<br>ke | Aw be ji caman min ani ka aw wusu ni<br>jikalan ye (walasa falaka ka bɔ).   | 242–247 |



sinkɔrɔkeredimi  
 ye walima  
 keteketeni ye, ola  
 banabagatɔ ka  
 kan ka furake ni  
 tubabufuraw ye.

- |     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 6.  | Jolida,<br>farilakisəkiseniw,<br>gololakaba<br>walima<br>kungololakaba,<br>kurukuruw. | Aw bɛ a ko ni safine ni ji jelen ye.  | 286  |
| 7.  | Jolida n̄emaw,<br>funuw, sumuniw  | Aw bɛ u ko ni bandi sulen ye jikalan na.  | 298–299  |
| 8.  | Mugu, fasaw ni<br>kolotugudaw bɛ<br>mɔgɔ dimi   | Aw bɛ a digi ni bandi kalanman ye.  | 288  |
| 9.  | Mugu ni<br>wurugutuli   | A don fɔlɔ, aw bɛ kolotuguda da ji suma<br>na, o kɔ, aw bɛ a digidigi ni bandi sulen<br>ye jikalan na ? |  |
| 10. | Gololajene,<br>jenida walima ji<br>bɛ bɔ jolida min<br>na.                            | Aw bɛ bandi su jisuma na ka o da a la   | 287–300  |
| 11. | Jenida minnu<br>man jugu  | Aw bɛ jisuma kɛ a la o yɔrɔni bɛɛ.  | 144  |
| 12. | Kankɔndimi<br>walima mimi   | Aw bɛ kɔgɔ kɛ jikalan na ka aw da<br>kucukucu ni o ye ka tila ka a kunu.                                | 463  |
| 13. | Asidiji, s̄ege,<br>buguri walima fen<br>min bɛ mɔgɔ jeni<br>ni o donna jɛ<br>kɔnɔ.    | Aw bɛ aw jɛ ko ni ji caman ye o yɔrɔni<br>bɛɛ la; aw bɛ o kɛ fo ka se miniti 15<br>walima 30 ma.        | 318  |



14. Nu gerennen Aw be jikogoma sama ni aw nu ye. 241

15. Sunogobaliya Aw be aw ko ni ji wɔlɔkɔlen ye sani aw ka aw da. 43

Aw ka kan ka aw fari bɔ jɔgɔn na tile fɔ.

Aw man kan ka kafe walima te min, kerenerenrennya na wula fe.

16. Kɔnɔja, banakɔtaa Aw be ji caman min (kɔnɔ koli ka fisa ni kɔnɔmagayafuraw tali ye, nka aw be a dan hake la). 198  
jalen

17. Foroforo Aw be gilasi da a la fo leri kelen kabini aw be a taamasijɛ folɔw ye. 232



Boloci jɔgɔn te bana dɔw kunbenni na (aw ye sigida 11 laje).

Ji sanuman minni ka fisa banakunben na ni fura tali ye nin bana kofɔlen bee furakeli la (fo ka bɔ keredimi ni mimi na). **Aw kana fura ta abada fo ni a te ne o kɔ.**